



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

PAMPIRI YA 3 (P3)

HLAKOLA/TLHAKUBELE 2014

MEMORANDAMO

MATSHWAO: 100

Memorandamo ona o na le maqephe a 11.

KAROLO YA A: MOQOQO**Ditaelo ho motshwayi**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong ena.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya dikarabo.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tsela e latelang.

- | bakeng sa ho arola mantswa a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- , + bakeng sa ho kopanya mantswa a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- p** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- λ** bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe le/matshwao a puo a siilweng;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo	32	DM =
Puo/Setaele/Tekolobotjha	12	PST =
Sebopeho	06	Seb =
Matshwao ohle	50	

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1****1.1 *Papadi eo nke keng ka e lebala lekgale. Moqoqo wa phetelo.***

- Moqoqong ona ho phetwa pale ka boiqapelo le ka tsela e kgolwehang.
- Moqoqo ona o ka ngolwa o le lekgatheng le fetileng.
- Mohlahlobuwa o ngola ditaba jwalo ka ha eka o ne a le teng papading eo.

Dikahare:

- mohlahlobuwa a hlahise taba a qoqa ka diketsahalo tsa papadi eo.
- ditaba tsa hae di momahane, di lohe thapo mme a bopele mmadi setshwantsho sa papadi.

[50]**1.2 *Ena ke thuso e babatsehang haholo. Moqoqo o hlalosing.***

- Moqoqong ona ho hlalosing se seng se itseng j.k. ketsahalo.
- Moqoqong ona ho ka sebediswa karaburetso ho etsa hore tlhaloso e totobale le ho feta.

Dikahare:

- Ho hlalosing kamoo baithuti ba thabelang dijo tseo mmuso o ba fang tsona.
- Mohlahlobuwa a ka hlalosing ka kakaretso bohlokwa ba dijo tseo mmuso o ba fang tsona.
- A ka boela a hlalosing ka ho qoholleha mefuta ya dijo tseo ba di ratang. Mona ho lebelletswe hore a hlalosing seo bana ba se etsang mohlang ho phehilweng tseo ba di ratang.

[50]**1.3 *Na sephetho sa baithuti ba materiki se lokela ho phatlalatswa dikoranteng? Moqoqo wa kgang.***

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o kgetha lehlakore, mme a bontshe ntlhakemo hodima lehlakore leo a le kgethileng ka ho fana ka dintlha tse tshehetsang lehlakore leo.

Dikahare:

- O lokela ho hlahisa lehlakore le le leng, a tsitlallele ho lona mme a le tshehetse le ho le sireletsa ka dintlha.
- Mohlahlobuwa a hlahise mehopollo eo a e tshehetsang ka tsela e kgodisang, hore diphetho tsa Kereiti ya 12 di lokela ho phatlalatswa kapa ha di a lokela ho phatlalatswa.

[50]

1.4 **Melemo le mathata a ho dula metseng ya ditoropo. Moqoqo o sa nkeng lehlakore.**

- Moqoqong ona mohlalobuwa ha a nke lehlakore.
- O tshehetsa mahlakore a mabedi ka ho lekana.

Dikahare:

Dintle

- Ho kgutsitse, ha ho lerata metseng ya ditoropo.
- Mabenkele, dilaeborari le dibaka tse ding di fumaneha ka bongata ebile di haufi.
- Menyetla ya mesebetsi, e mengata.

Dimpe

- Bophelo ba ditoropong bo theko e hodimo.
- Diketso tsa botlokotsebe di phahame.
- Dikamano tsa phedisano ha se tse ntle hakaalo kaha motho ka mong, o shebana le tse batlang yena feela.
- Melao ya ditoropong ke e boima malebana le mekete ya setso. [50]

1.5 **Boipaballo mebileng. Moqoqo wa boimamelo**

- Moqoqong ona ho tebiswa mehopollo ka ntlha e itseng, e nahaniswang ka botebo.
- O ka ngolwa ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Maikutlo a na le seabo se seholo mofuteng ona.
- Mohlahlobuwa o nehelana ka maikutlo a hae hodima sehlooho.

Dikahare:

- Mefuta e fapaneng ya dikotsi mebileng.
- Ditsela tse fapaneng tsa ho ipaballa.
- Seabo sa batho ka kakaretso boipaballong ba mebileng.
- Seabo sa mmusong ho thuseng ka boipaballo ba mebileng. [50]

1.6.1– **Ditshwantsho Moqoqo o hlalosang kapa wa phetelo**

1.6.3

- Moqoqong ona mohlalobuwa o sheba setshwantsho mme a qoqe ka seo a se bonang kapa seo a se utlwisang, ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho seo ho qoqwang ka sona ka tsela e hlakileng.
- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe.
 - Dikahare di tla laolwa ke mehopollo ya boiqapelo, eo mohlalobuwa a e totobatsang setshwantshong ka seng. [50]

KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO

Makgetha a ho Lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehlang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80%–100%	70%–79%	60%–69%	50–59%	40–49%	30–39%	00–29%
DIKAHARE le MORALO	Dikahare ke tse babatsehlang, tsa boiqapelo; mehopollo e matla e phepetsang monahano. Moralo le/kapa mokgwaritso o qalang o hlalisa moqoqo o babatsehlang.	Dikahare ke tse ntle, mehopollo ke ya boiqapelo, e tebileng mme e tsosa tjantjello. Moralo le/kapa mokgwaritso o hlalishitse moqoqo o motle haholo.	Dikahare di a kgahlisa, di momahane hantle; mehopollo e tsosa tjantjello, e a kgodisa. Moralo le/kapa mokgwaritso o hlalishitse moqoqo o motle.	Dikahare tse loketseng, tse momahaneng ho lekaneng; mehopollo e a thahasellisa, boiqapelo ke bo kgotsofatsang. Moralo le/kapa mokgwaritso o hlalishitse moqoqo o kgotsofatsang.	Dikahare di mahareng feela, momahano ha e ntle; mehopollo boholo e a amoheleha; boiqapelo bo a haella. Moralo le/kapa mokgwaritso o hlalishitse moqoqo o mahareng feela.	Dikahare ha di a hlaka ka nako tsohle; mehopollo e seng mekae, e a iphetaka. Moqoqo o ntse o sa amohelehe kgatong ya PT, leha o radilwe; ha o a bopeha hantle.	Dikahare boholo di tswile lekoteng; ha ho momahano; mehopollo e kgathatsa matla, e a phetakwa. Moralo kapa mokgwaritso o a haella; moqoqo o bopilwe ka tsela e sa kgahliseng.
Matshwao: 32	26–32	22½–25½	19½–22	16–19	13–15½	10–12½	0–9½
PUO, SETAELE le TEKLOBOTJHA	Kelohlolo e sedi ya matla a puo; puo (le ya bonono) le matshwao di sebediswa ka tsela e babatsehlang; kgetho ya mantswe e a babatseha; setaele sehalo le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo boholo ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Kelohlolo e sedi ya matla a puo; puo le matshwao a puo di sebediswa ka nepo; o sebedisa puo ya bonono; kgetho ya mantswe ke e batsi, ya boiqapelo; setaele sehalo le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo boholo ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Ho na le bopaki ba kelohlolo e sedi ya puo; puo le matshwao a puo boholo di nepahetse; mantswe a kgethilweng ke a loketseng tema; setaele sehalo le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo boholo ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	O bontsha kelohlolo e itseng ya matla a puo; puo ya hae e bonolo. Matshwao a puo a lekane; kgetho ya mantswe ke e lekaneng; setaele, sehalo le rejisetara di tsamaelana le sehlooho. Moqoqo o ntse o na le diphoso tse mmalwa leha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Kelohlolo e sedi ya puo e a haella; tshebediso ya puo e mahareng feela; matshwao a puo hangata ha a sebediswa ka nepo; kgetho ya mantswe a motheo feela; setaele, sehalo le rejisetara di hloka momahano. Moqoqo o na le diphoso tse ngatanyana leha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse; kgetho ya mantswe e a haella; setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala. Moqoqo o ntse o tletse diphoso tse ngata, leha o lekotswe botjha.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse haholo; kgetho ya mantswe ha e ya nepahala; setaele, sehalo le rejistarata di fosahetse ka hohlehohe. Diphoso di ngatangata, le pherekano e kgolo leha ho na le boiteko ba teklobotjha.
Matshwao: 12	11–12	8½–9½	7½–8	6–7	5–5½	4–4½	0–3½
SEBOPEHO: DIRATSWANA, SELELEKELA LE QETELO; BOLELELE	Diratswana di a babatseha, di hokahane ka tsela e hlakileng ka dinako tsohle. Selelekela le qetelo di a babatseha haholo, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse ho latela ditlhoko tsa sehlooho.	Diratswana di ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako. Selelekela le qetelo di ntle haholo, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di bopilwe ka kgokahano ka tsela e kgotsofatsang. Selelekela le qetelo di ntle, di a kgahlisa, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di ntle, di hokahane ka tsela e utlwalang. Selelekela le qetelo di a kgotsofatsa, ho latela ditlhoko tsa mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana le dipolelo di na le diphoso, empa moelelo o ntse o le teng. Selelekela le qetelo di batla di kgotsofatsa, ho latela mosebetsi. Bolelele bo batla bo nepahetse.	Diratswana le dipolelo tsa motheo feela. Selelekela le qetelo tse bonolo feela. O batla o le molelele/ mokgutshwane.	Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kapa diratswana di haella haholo. Selelekela le qetelo di haella le ho fokola haholo. O molelele/ mokgutshwane haholo.
Matshwao: 6	5–6	4½	4	3–3½	2½	2	0–1½

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANANO TSE TELELE**Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:**

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentse kapa polelo e fosahetseng mola, ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tsela e latelang.

- | bakeng sa ho arola mantse a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- __, + bakeng sa ho kopanya mantse a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- p** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- λ** bakeng sa lentse kapa karolwana ya lentse le/matshwao a puo a siilweng;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo/Sebopeho	20	DMS =
Puo/Setaele/Tekolobotjha	10	PST =
Matshwao ohle	30	

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**POTSO YA 2****2.1 Lengolo la setlwaedi/setswalle.**

- Aterese e nngwe mme e latelwe ke mohla.
Ngola tumedisano e dumellanang le mofuta ona wa lengolo e jwalo ka Ausi jj.
Dikahare: Ditebohisano di ngolwe ka puo e hlakileng.
- mongodi a totobatse maikutlo a hae a thabo.
- a ka hlakisa takaletso ya hae ya mahlohonolo.
- Qetelo e bontshe kamano ya mongodi le ya ngollwang. **[30]**

2.2 Boroutjhara.

- Ke tsela ya ho tsebahatsa sehlahiswa. E bontshwa leqephe le lehlo le sephara.
- E botjwa ka bonono le ka tsela e kgahlang.
- Puo ke e hlakileng, e hohelang, e mathemalodi.
- Dintlha tsohle di hlahiswe di felletse. Ho elwe hloko bao boroutjhara bo ba reretsweng.
- Lebitso la sebatso, theko, melemo le dintlha tsa tsehetso di lokela ho hlahella.
- Dikahare e be tse tsebahatsang ditshebetso tseo bareki/baeti ba ka di fumanang.
- Ho totobatswe dintlha tsohle tsa kgokahano le lebitso la eo ho ka buisanwang le yena. **[30]**

2.3 Atikele

- Sehlooho se hlake, se ngolwe ka mongolo o motenya.
- Lebitso la mongodi le ngolwe ka hodimo seratswaneng sa pele.
- Ditaba di arolwe ka diratswana tse kgutshwane, tema e arolwe ka dikholomo.
- Ho siuwe mola pakeng tsa diratswana.
- Seratswana sa pele se hlahise dintlha tsa bohlokwa tse kang: eng, mang, neng, jwang, hobaneng, jj.
- E ngolwe ka lekgethe la jwale. **[30]**

2.4 Inthaviu.

- Dipotso di hlahiswe ka bokgeleke, di hlake e be tse tla nehelana ka tlhahisoleseding ka botlalo.
- Lebitso la sebui le ngolwe ka letsohong le letshehadi la leqephe, le latelwe ke letshwao la kgutlopedi.
- Selelekeleng mmotsi o nehelana ka tlhahisoleseding e amanang le sepheo sa puisano.
- Mmeleng mmotsi o botsa mmotsuwa dipotso tse itshetlehileng sehloohong se itseng mme mmotsuwa o araba dipotso tsena.
- Dipotso di nyallane le dikarabo mme dikarabo tsohle di arabe dipotso, di tsehetse ka dintlha tse batsi tse amanang le se botsitsweng.
- Sehlo e be se loketseng kopano ena, puo e be ya semmuso. **[30]**

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30

KAROLO YA B: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E TELELE

Makgetha a ho Lekanyetsa	Kgato 7 Babatseha	Kgato 6 Kgabane	Kgato o 5 Ntle	Kgato 4 Mahareng	Kgato 3 E fofo	Kgato 2 E karolwana	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80–100%	70–79%	60–69%	50–59%	40–49%	30–39%	0–29%
DIKAHARE MORALO LE SEBOPEHO	<p>-Tsebo e babatsehang ya ditlhokeho tsa tema; -Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo ka hohlehohle, ha a kgelohle; -Dikahare le mehopollo di momahane ka ho phethahala, dintlha di hlahisitswe ka botlalo, dintlhana di tshhetsa sehlooho;</p> <p>-Moralo le/kapa mokgwaritso o hlahisitse tema e bohehang, e se nang diposo; -Sebopeliso se nepahetse kahohle-hohle.</p>	<p>-O na le tsebo e ntle haholo ya ditlhoko tsa tema; -Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohle; -Momahano ya dikahare le mehopollo di momahane; dintlha di hlahisitswe ka botlalo mme di tshhetsa sehlooho;</p> <p>-Moralo le/kapa mokgwaritso o hlahisitse tema e bopehileng ka bokgabane, e bohehang; -O sebedisitse melao e amehang ya sebopeliso hantle haholo.</p>	<p>-Tsebo e mahareng ya ditlhokeho tsa tema; -Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane; -Dikahare le mehopollo boholo di momahane; dintlha di ngata mme boholo di tshhetsa sehlooho;</p> <p>-Moralo le /kapa mokgwaritso o hlahisitse tema e bohehang, e ntle haholo; -O sebedisitse melao e hlokehlang ya sebopeliso.</p>	<p>-Tsebo e lekaneng ya ditlhokeho tsa tema; -Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema; -Momahano e lekaneng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse itseng di tshhetsa sehlooho;</p> <p>-Moralo le/kapa mokgwaritso o hlahisitse tema e bohehang ho kgotsofatsang; -O sebedisitse melao e loketseng ya sebopeliso ka kutlwisiso e lekaneng.</p>	<p>-Tsebo e seng kae ya ditlhokeho tsa tema; karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang; -Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlwahale nqa tse ding; -Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse seng kae di tshhetsa sehlooho;</p> <p>-Moralo le/kapa mokgwaritso o hlahisitse tema e amohelang ho mahareng feela; -O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopeliso – o siile dintlha tsa bohlokwa.</p>	<p>-Tsebo ya motheo feela ya ditlhokeho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; -Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; -Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopollo di momahaneng, dintlha tse tshhetsang sehlooho di mmalwa feela; -Ha e a lekana bakeng sa PTP le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mokgwaritso; tema ha e bohehe; -O sebedisitse melao ya sebopeliso ka bofokodi – o siile dintlha tsa bohlokwa.</p>	<p>-Ha a na tsebo ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang; -Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqeng tse ngata; -Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; dintlha tse tshhetsang sehlooho di mmalwa haholo; -Moralo le/kapa mokgwaritso o a fokola; nehelano ya tema e fokolang; -Ha a sebedisa melao e hlokehlang ya sebopeliso.</p>
Matshwao: 20	16–20	14–15½	12–13½	10–11½	8–9½	6–7½	0–5½
PUO, SETAELE LE TEKOLA BOTJHA	<p>-Puo e nepahetse, tema e lohilwe ka tsela e babatsehang; -Tlotlontswa e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo;</p> <p>-Setaele, sehala le rejisetara ke tse loketseng; -Tema bohola ha e na diposo kaha e lekotswe botjha ho di hlaola; -Bolelele bo nepahetse.</p>	<p>-Tema e bopilwe hantle mme e nepahetse; -Tlotlontswa e loketse sepheo, mmadi le maemo;</p> <p>-Setaele, sehala le rejisetara di loketse ditlhokeho tsa tema; -Tema bohola ha e na diposo kaha e lekotswe botjha ho di hlaola; -Bolelele bo lekane.</p>	<p>-Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo; -Tlotlontswa e loketse sepheo, mmadi le maemo;</p> <p>-Setaele, sehala le rejisetara bohola di lokile; -Tema bohola ha e na diposo kaha e lekotswe botjha ho di hlaola; -Bolelele bo lekane.</p>	<p>-Tema e bopilwe hantle ho lekaneng; Diposo ha di sitise phallo ya mehopollo; -Tlotlontswa e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo;</p> <p>-Setaele, sehala le rejisetara di lokile ho lekaneng; -Ho na le diposo tse mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; -Bolelele bo batla bo nepahetse.</p>	<p>-Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela; Diposo di mmalwa; -Tlotlontswa e a haella mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo;</p> <p>-Ho na le ho kgao-kgao ha setaele, sehala le rejisetara; -Diposo di mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; -Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.</p>	<p>-Tema e bopehile ka bofokodi mme e thata ho baleha; -Tlotlontswa e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo;</p> <p>-Setaele, sehala le rejisetara ha di a nepahala; -Tema e tletse diposo leha e lekotswe botjha ho di hlaola; -Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.</p>	<p>-Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha; -Tlotlontswa e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi le maemo.</p> <p>Setaele, sehala le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho; -Tema e tletse diposo, e kopakopane leha e lekotswe botjha ho di hlaola; -Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.</p>
Matshwao: 10	8–10	7–7½	6–6½	5–5½	4–4½	3–3½	0–2½

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANANO TSE KGUTSHWANE

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tsela e latelang.

- | bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- __, + bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- p** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- λ** bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe le/ matshwao a puo a siilweng;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo/Sebopeho	13	DMS =
Puo/Setaele/Tekolobotjha	7	PST =
Matshwao ohle	20	

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**POTSO YA 3****3.1 Papatso**

- Papatso e lokela ho sebedisa puo e susumetsang moreki ho ba le thahasello ya sehlahiswa/ditshebeletso.
- E hlalose kgwebo ka tsela ya boiqapelo.
- Ho hlake hore e etseditswe bomang.
- E be le tlhahisoleseding e mabapi le tefello ya yona, le moo e ka fumanwang teng.
- Ho hlake hore moreki a ka hokahana jwang le monga kgwebo, mohl. dinomoro tsa mohala.

[20]**3.2 Ditshupiso**

- Ditshupiso di sebedisa sekaotaelo temekisong ya tumelo.
- Di lokodiswa ka ho hlahlamana le ka kutlwahalo.
- Ditshupiso e be tse momahaneng, tse bopang kgwele.
- Ditshupisong bua ka lehlakore le itseng, mohlala, thinyetsa ka letsohong le letona, jj.
- A ka tshwaya ka meaho e itseng, diterata kapa dintho tsa tlhaho tseo a di fetang, jj.

[20]**3.3 Dayari**

- Ditaba di ngolwe ka diketsahalo tsa letsatsi ka leng.
- E ngolwe ka motho wa pele.
- Sebedisa puo e bonolo.
- Ho ngolwe letsatsi le mohla.
- Sehalo se tsamaelane le diketsahalo tse ngolwang.

[20]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:****20****MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:****100**

KAROLO YA C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E KGUTSHWANE

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 Babatseha 80–100%	Kgato 6 Kgabane 70–79%	Kgato 5 Ntle 60–69%	Kgato 4 Mahareng 50–59%	Kgato 3 E fofo 40–49%	Kgato 2 E karolwana 30–39%	Kgato 1 Ha ho phihlello 0–29%
DIKAHARE MORALO LE SEBOPEHO	-Tsebo e babatsehang ya ditlhokeho tsa tema; -Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo kahohlehohle, ha a kgelohle; -Dikahare le mehopo lo di momahane ka ho phethahala, dintlha di hlalositse ka botlalo, dintlhana di tshhetsa sehlooho; -Moralo le/kapa mokgwaritso o hlalositse tema e bohehang, e se nang diphoso; -Sebopeho se nepahetse kahohlehohle.	-O na le tsebo e ntle haholo ya ditlhokeho tsa tema; -Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohle; -Momahano ya dikahare le mehopollo di momahane, dintlha ka botlalo mme di tshhetsa sehlooho; -Moralo le/kapa mokgwaritso o hlalositse tema e bopehileng ka bokgabane, e bohehang; -O sebedisitse melao e amehang ya sebopeho hantle haholo.	-Tsebo e mahareng ya ditlhokeho tsa tema; -Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane; -Dikahare le mehopollo boholo di momahane; dintlha di ngata mme boholo di tshhetsa sehlooho; -Moralo le/kapa mokgwaritso di hlalositse tema e bohehang, e ntle haholo; -O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho.	-Tsebo e lekaneng ya ditlhokeho tsa tema; -Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema; -Momahano e lekaneng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse itseng di tshhetsa sehlooho; -Moralo le/kapa mokgwaritso o hlalositse tema e bohehang ho kgotsafatsang; -O sebedisitse melao e loketseng ya sebopeho ka kutlwisiso e lekaneng.	-Tsebo e seng kae ya ditlhokeho tsa tema; karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang; -Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlwahale nqa tse ding; -Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse seng kae o tshhetsa sehlooho; -Moralo le/kapa mokgwaritso di hlalositse tema e amohelehang ho mahareng feela; -O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopeho – o siile dintlha tsa bohlokwa.	-Tsebo ya motheo feela ya ditlhokeho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; -Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; -Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopollo di momahaneng, dintlha tse tshhetsang sehlooho di mmalwa feela; -Ha e a lekana bakeng sa PTP leha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mokgwaritso; tema ha e bohehe; -O sebedisitse melao ya sebopeho ka bofokodi – o siile dintlha tsa bohlokwa.	-Ha a na tsebo ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang; -Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqeng tse ngata; -Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; dintlha tse tshhetsang sehlooho di mmalwa haholo; -Moralo le/kapa mokgwaritso o a fokola; nehelano ya tema e fokolang. -Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeho.
Matshwao: 13	10½–13	9½–10	8–9	6½–7½	5½–6	4–5	0–3½
PUO, SETAELE LE TEKOLO-BOTJHA	-Puo e nepahetse, tema e lohilwe ka tsela e babatsehang; -Tlotlontswa e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo; -Setaele, sehala le rejisetara ke tse loketseng; -Tema boholo ha e na diphoso kaha e lekotswe botjha ho di hlaola; -Bolelele bo nepahetse.	-Tema e bopilwe hantle mme e nepahetse; -Tlotlontswa e loketse sepheo, mmadi le maemo; -Setaele, sehala le rejisetara di loketse ditlhokeho tsa tema; -Tema boholo ha e na diphoso kaha e lekotswe botjha ho di hlaola; -Bolelele bo lekane.	-Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo; -Tlotlontswa e loketse sepheo, mmadi le maemo; -Setaele, sehala le rejisetara boholo di lokile; -Tema boholo ha e na diphoso kaha e lekotswe botjha ho di hlaola; -Bolelele bo lekane.	-Tema e bopilwe hantle ho lekaneng. Diphoso ha di sitise phallo ya mehopollo; -Tlotlontswa e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo; -Setaele, sehala le rejisetara di lokile ho lekaneng; -Ho na le diphoso tse mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; -Bolelele bo batla bo nepahetse.	-Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela. Diphoso di mmalwa; -Tlotlontswa e a haella mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; -Ho na le ho kgao-kgao ha setaele, sehala le rejisetara; -Diphoso di mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; -Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.	-Tema e bopehile ka bofokodi mme e thata ho baleha; -Tlotlontswa e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; -Setaele, sehala le rejisetara ha di a nepahala. -Tema e tletse diphoso leha e lekotswe botjha ho di hlaola; -Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.	-Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha; -Tlotlontswa e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi le maemo -Setaele, sehala le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho; -Tema e tletse diphoso, e kopakopane leha e lekotswe botjha ho di hlaola; -Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.
Matshwao: 7	6–7	5–5½	4½	3½–4	3	2½	0–2